
NARROW SWATH TIMELINE GMNNOT41 executed
 begin of execution Orbit 67300 time: ~16:00
 active until end of day, Orbit 67304

Summary of Anomalies:
 station info

HO orbit 67291 EGOI data missing	04-MAR-2008 01:45:47.487	-	04-MAR-2008 01:56:09.929	622.44200	[sec]
BE orbit 67292 EGOI data missing	04-MAR-2008 03:01:42.565	-	04-MAR-2008 03:15:07.685	805.12000	[sec]
MM orbit 67292 EGOI data missing	04-MAR-2008 03:39:58.871	-	04-MAR-2008 03:46:57.542	418.67100	[sec]
MI orbit 67292 EGOI data missing	04-MAR-2008 02:32:00.879	-	04-MAR-2008 02:43:32.901	692.02200	[sec]
BE orbit 67293 EGOI data missing	04-MAR-2008 04:42:19.347	-	04-MAR-2008 04:51:45.908	566.56100	[sec]
MM orbit 67293 EGOI data missing	04-MAR-2008 05:22:46.469	-	04-MAR-2008 05:28:32.953	346.48400	[sec]
MI orbit 67293 EGOI data missing	04-MAR-2008 04:10:42.487	-	04-MAR-2008 04:23:06.069	743.58200	[sec]
MA orbit 67295 EGOI data missing	04-MAR-2008 08:06:33.521	-	04-MAR-2008 08:16:14.154	580.63300	[sec]
MM orbit 67296 EGOI data missing	04-MAR-2008 10:25:08.083	-	04-MAR-2008 10:36:30.730	682.64700	[sec]
MA orbit 67296 EGOI data missing	04-MAR-2008 09:44:21.691	-	04-MAR-2008 09:58:02.482	820.79100	[sec]
MA orbit 67297 EGOI data missing	04-MAR-2008 11:25:28.496	-	04-MAR-2008 11:33:40.285	491.78900	[sec]
MM orbit 67298 EGOI data missing	04-MAR-2008 13:44:55.913	-	04-MAR-2008 13:57:39.706	763.79300	[sec]
BE orbit 67299 EGOI data missing	04-MAR-2008 14:18:21.868	-	04-MAR-2008 14:31:44.315	802.44700	[sec]
MI orbit 67299 EGOI data missing	04-MAR-2008 14:52:15.707	-	04-MAR-2008 15:02:44.870	629.16300	[sec]
BE orbit 67300 EGOI data missing	04-MAR-2008 16:02:00.162	-	04-MAR-2008 16:08:31.292	391.13000	[sec]
MI orbit 67300 EGOI data missing	04-MAR-2008 16:30:29.446	-	04-MAR-2008 16:43:20.248	770.80200	[sec]
MM orbit 67301 EGOI data missing	04-MAR-2008 18:42:50.535	-	04-MAR-2008 18:55:26.637	756.10200	[sec]
MM orbit 67302 EGOI data missing	04-MAR-2008 20:22:09.641	-	04-MAR-2008 20:34:53.471	763.83000	[sec]
MA orbit 67302 EGOI data missing	04-MAR-2008 19:24:22.863	-	04-MAR-2008 19:33:29.824	546.96100	[sec]
HO orbit 67303 EGOI data missing	04-MAR-2008 21:56:39.671	-	04-MAR-2008 22:06:24.227	584.55600	[sec]
MM orbit 67303 EGOI data missing	04-MAR-2008 22:02:03.477	-	04-MAR-2008 22:14:36.684	753.20700	[sec]
MA orbit 67303 EGOI data missing	04-MAR-2008 21:00:04.100	-	04-MAR-2008 21:13:37.207	813.10700	[sec]
MM orbit 67304 EGOI data missing	04-MAR-2008 23:42:51.700	-	04-MAR-2008 23:54:34.331	702.63100	[sec]
MA orbit 67304 EGOI data missing	04-MAR-2008 22:45:40.976	-	04-MAR-2008 22:50:12.999	272.02300	[sec]
KS orbit 67301 EGOI data gap	04-MAR-2008 17:49:27.393	-	04-MAR-2008 17:50:29.530	62.137000	[sec]
SG orbit 67299 EGOI data gap	04-MAR-2008 15:47:36.799	-	04-MAR-2008 15:48:37.665	60.866000	[sec]

GS orbit 67294 EGOI corrupted product 06:00:26.730

instrument info
 EGOI

1 - complete solar calibration measurements available
 start time 14:38:46.368, orbit 67299,
 (increase of intensity of PMD readouts during available
 solar calibration measurements data:
 15441 BU ->PMD2 readouts analysed with ERGO.

 GOME Daily Reports Analysis 04 Mar 2008

Station ID	see above
MPH Product Confidence	OK
SPH Window Information	OK
Command Word Echo Summary	OK
Instrument Status 1A	OK
Instrument Status 1B	OK
Instrument Status 2	OK
Integration Times Channel 1	OK
Co-Adding and Cluster Mode Flags	OK
Integration Times Band 2A	OK
Integration Times Band 2B	OK
Integration Times Band 3	OK
Integration Times Band 4	OK
Scan Mirror Position	>> Timeline GMNNOT41 executed GOME anomaly (see above)
Polarisation Detectors	OK
FPA Temperatures A	OK

FPA Temperatures B	OK
Charge Amp Temperatures	OK
Other Temperatures A	OK
DDHU Temperatures	OK
Optical Bench Temperatures	OK
Other Temperatures B	OK
Calibr. Lamp and Instr. Status 3	OK
Scan Mirror Motor Current	>> pattern not repeated due to execution of timeline GMNNOT41
Selected Temperature A	OK
Selected Temperature A	OK
Selected Temperature B	OK
Selected Temperature C	OK
Channel 1 Summation	OK
Channel 2 Summation	OK
Channel 4 Summation	OK
Log pages	OK
331/318 nm Uncal. Line Ratio	OK
Uncal. PMDs as RGB signal	OK
780 nm Uncal. Intensity	OK